

# CI U.S. Stock Selection Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

This semi-annual management report of fund performance contains financial highlights but does not contain the complete semi-annual or annual financial statements of the investment fund. You can get a copy of the semi-annual or annual financial statements at your request, and at no cost, by calling 1-800-792-9355, by writing to us at CI Investments Inc., 15 York Street, Second Floor, Toronto, ON, M5J 0A3 or by visiting our website at [www.ci.com](http://www.ci.com) or SEDAR+ at [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

Securityholders may also contact us using one of these methods to request a copy of the investment fund's proxy voting policies and procedures, proxy voting disclosure record, or quarterly portfolio disclosure.

## RESULTS OF OPERATIONS

The Fund's net assets increased by \$3.2 million to \$270.9 million from March 31, 2024 to September 30, 2024. The Fund had net redemptions of \$22.8 million for the period. The portfolio's performance increased assets by \$26.3 million. The Fund paid distributions totalling \$0.3 million. Series A shares returned 9.5% after fees and expenses for the six-month period ended September 30, 2024. Over the same time period, the Fund's benchmark returned 10.3%. The benchmark is the S&P 500 Index (NTR) (the Benchmark or the Index).

The performance of the Fund's other Series is substantially similar to that of Series A shares, except for differences in the structure of fees and expenses. For the returns of the Fund's other Series, please refer to the "Past Performance" section.

The period saw inflation returning to target ranges, and the corresponding beginning of interest rate cuts in the United States. These initial interest rate cuts led to a rotation out of long-term structural growth companies in sectors such as information technology and health care, and into more economically and interest rate-sensitive cyclical companies in the industrials, financials, real estate and utilities sectors.

Slowing demand from higher interest rates combined with new supply kept oil prices relatively low. Escalating conflict in the Middle East led to a modest resurgence in oil prices, which more closely resembled traditional geopolitical forces than the unique supply and demand imbalances during the COVID-19 pandemic.

The Fund underperformed its benchmark for the period. An overweight exposure to the health care sector detracted most from the Fund's performance. The beginning of interest rate cuts in the United States drove fund flows out of more defensive holdings and into interest-rate sensitive and cyclical sectors. The largest individual detractor from the Fund's performance was a position in Merck & Co. Inc. as weakness in China drove a surprise miss in Gardasil sales in its second-quarter 2024 results, leading to a decline in the company's stock price.

Stock selection within the financials sector contributed to the Fund's performance as U.S. interest rate cuts drove performance in more interest-rate sensitive holdings. The top individual contributor to the Fund's performance was a holding in NVIDIA Corp. as the build-out of artificial intelligence infrastructure continued, driving unprecedented demand for NVIDIA Corp.'s processors.

We added new position to the Fund in Brookfield Corp., and we increased an existing holding in UnitedHealth Group Inc. A holding in Humana Inc. was eliminated from the Fund while a holding in McKesson Corp. was trimmed.

## RECENT DEVELOPMENTS

Looking ahead, we anticipate an environment similar to what we saw pre-pandemic. Excess savings from the lockdown are now spent, oil production is nearing pre-pandemic highs and wage growth is slowing. These drivers lead us to anticipate a continued downward trend in inflation.

Interest rate cuts will likely provide a near-term boost to low-value cyclical stocks, but we expect this to be short-lived. Longer term, the rapid reduction in excess savings and overall higher cost of living should lead to higher consumer price elasticity than we saw in 2021-2022. Without the ability to take price at will, companies in slow-growth sectors should return to normalized growth rates.

With growth once again scarce, we expect a premium to be paid for true organic growth. This growth will likely be generated through productivity gains or demographic trends. While the market ebbs and flows, we expect the Fund's core allocations to benefit from a long-term rising tide.

# CI U.S. Stock Selection Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

## RELATED PARTY TRANSACTIONS

### Manager, Portfolio Advisor and Registrar

CI Investments Inc. is the Manager, Portfolio Advisor and Registrar of the Fund. CI Investments Inc. is a subsidiary of CI Financial Corp. The Manager, in consideration for management fees, provides management services required in the day-to-day operations of the Fund. The Manager bears all of the operating expenses of the Fund (other than taxes, borrowing costs and new governmental fees) in return for an administration fee.

Management fee and administration fee rates as at September 30, 2024, for the Series/Class or for each of the Series/Classes, as applicable, is/are shown below:

	Annual management fee rate (%):	Annual administration fee rate (%):
A Shares	2.000	0.21
AT5 Shares	2.000	0.21
AT8 Shares	2.000	0.21
E Shares	1.950	0.15
EF Shares	0.950	0.15
EFT5 Shares	0.950	0.15
EFT8 Shares	0.950	0.15
ET5 Shares	1.950	0.15
ET8 Shares	1.950	0.15
F Shares	1.000	0.21
FT5 Shares	1.000	0.21
FT8 Shares	1.000	0.21
I Shares	Paid directly by investor	Paid directly by investor
IT8 Shares	Paid directly by investor	Paid directly by investor
O Shares	Paid directly by investor	0.15
OT5 Shares	Paid directly by investor	0.15
OT8 Shares	Paid directly by investor	0.15
P Shares	Paid directly by investor	0.21
PT5 Shares	Paid directly by investor	0.21
PT8 Shares	Paid directly by investor	0.21
W Shares	Paid directly by investor	0.15
WT8 Shares	Paid directly by investor	0.15

The Manager received \$1.3 million in management fees and \$0.2 million in administration fees for the period.

### Management Fees

Approximately 25% of total management fees were used to pay for sales and trailing commissions. The remaining 75% of management fees were used to pay for investment management and other general administration.

### Inter Fund Trading

Inter fund trading occurs when a Fund purchases or sells a security of any issuer from or to another Fund managed by the Manager. These transactions are executed through market intermediaries and under prevailing market terms and conditions. The Independent Review Committee (IRC) reviews such transactions during scheduled meetings. During the period/year ended September 30, 2024, the Fund executed inter fund trades.

# CI U.S. Stock Selection Corporate Class

*Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024*

---

## **Independent Review Committee**

The Manager, in respect of the Fund, received the following standing instructions from the IRC with respect to related party transactions:

The applicable standing instructions require, amongst others, that related party transactions be conducted in accordance with the Manager's policies and procedures and applicable law and that the Manager reports related party transactions periodically to the IRC and advise the IRC of any material breach of such policies. The Manager's policies and procedures require that investment decisions in respect of related party transactions (a) are free from any influence by an entity related to the Manager and without taking into account any consideration relevant to an entity related to the Manager; (b) represent the business judgment of the Manager, uninfluenced by considerations other than the best interests of the Fund; (c) do not exceed the limitations of the applicable legislation; and (d) achieve a fair and reasonable result for the Fund.

Except as otherwise noted above under Related Party Transactions section, the Fund was not a party to any related party transactions during the period/year ended September 30, 2024. If the Fund invested in related party transactions, it relied on the IRC's standing instructions regarding related party transactions during this reporting period/year.

# CI U.S. Stock Selection Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

## FINANCIAL HIGHLIGHTS

The following table/tables shows/show selected key financial information about the Fund and is/are intended to help you understand the Fund's financial performance for the six period(s)/year(s), as applicable.

Net Assets per Share (\$) *	Increase (decrease) from operations:						Dividends:					Net assets at the end of the period/year shown
	Net assets at the beginning of period/year	Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Realized gains (losses) for the period/year	Unrealized gains (losses) for the period/year	Total increase (decrease) from operations	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains	Return of capital	Total dividends	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>A Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations July 31, 2001												
Sept. 30, 2024	25.91	0.09	(0.40)	2.48	0.33	2.50	-	-	-	-	-	28.36
Mar. 31, 2024	20.04	0.20	(0.65)	7.75	(1.57)	5.73	-	-	-	-	-	25.91
Mar. 31, 2023	23.02	0.23	(0.59)	(0.35)	(0.03)	(0.74)	-	-	(2.13)	(0.03)	(2.16)	20.04
Mar. 31, 2022	22.92	0.34	(0.68)	6.97	(5.29)	1.34	-	(0.07)	(1.13)	-	(1.20)	23.02
Mar. 31, 2021	16.15	0.20	(0.58)	2.32	5.87	7.81	-	(0.06)	(0.92)	-	(0.98)	22.92
Mar. 31, 2020	19.51	0.56	(0.57)	2.11	(4.12)	(2.02)	-	(0.30)	(0.72)	-	(1.02)	16.15
<b>AT5 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations September 28, 2007												
Sept. 30, 2024	10.14	0.04	(0.15)	0.98	0.09	0.96	-	-	-	(0.23)	(0.23)	10.87
Mar. 31, 2024	8.20	0.08	(0.26)	3.18	(0.65)	2.35	-	-	-	(0.40)	(0.40)	10.14
Mar. 31, 2023	10.05	0.10	(0.25)	(0.12)	(0.12)	(0.39)	-	-	(1.44)	(0.02)	(1.46)	8.20
Mar. 31, 2022	10.48	0.15	(0.30)	3.08	(2.29)	0.64	-	(0.03)	(0.48)	(0.53)	(1.04)	10.05
Mar. 31, 2021	7.79	0.09	(0.27)	1.05	2.84	3.71	-	(0.03)	(0.42)	(0.51)	(0.96)	10.48
Mar. 31, 2020	9.87	0.26	(0.28)	1.12	(2.25)	(1.15)	-	(0.15)	(0.36)	(0.48)	(0.99)	7.79
<b>AT8 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations November 06, 2007												
Sept. 30, 2024	6.20	0.03	(0.10)	0.59	0.06	0.58	-	-	-	(0.22)	(0.22)	6.55
Mar. 31, 2024	5.16	0.05	(0.16)	2.00	(0.45)	1.44	-	-	-	(0.41)	(0.41)	6.20
Mar. 31, 2023	6.60	0.06	(0.16)	(0.09)	(0.17)	(0.36)	-	-	(1.16)	(0.02)	(1.18)	5.16
Mar. 31, 2022	7.10	0.10	(0.21)	2.06	(1.50)	0.45	-	(0.02)	(0.31)	(0.57)	(0.90)	6.60
Mar. 31, 2021	5.46	0.06	(0.19)	0.74	1.90	2.51	-	(0.02)	(0.29)	(0.57)	(0.88)	7.10
Mar. 31, 2020	7.13	0.18	(0.20)	0.80	(1.56)	(0.78)	-	(0.10)	(0.25)	(0.55)	(0.90)	5.46
<b>E Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations October 04, 2011												
Sept. 30, 2024	27.93	0.10	(0.42)	2.71	0.33	2.72	-	-	-	-	-	30.59
Mar. 31, 2024	21.58	0.22	(0.67)	8.31	(1.81)	6.05	-	-	-	-	-	27.93
Mar. 31, 2023	24.75	0.24	(0.61)	(0.32)	0.04	(0.65)	-	-	(2.29)	(0.03)	(2.32)	21.58
Mar. 31, 2022	24.62	0.36	(0.70)	7.49	(5.74)	1.41	-	(0.07)	(1.21)	-	(1.28)	24.75
Mar. 31, 2021	17.33	0.21	(0.60)	2.41	6.36	8.38	-	(0.06)	(0.98)	-	(1.04)	24.62
Mar. 31, 2020	20.90	0.58	(0.58)	2.49	(4.70)	(2.21)	-	(0.33)	(0.77)	-	(1.10)	17.33
<b>EF Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations November 27, 2014												
Sept. 30, 2024	16.26	0.06	(0.15)	1.51	0.36	1.78	-	-	-	-	-	17.91
Mar. 31, 2024	12.43	0.13	(0.24)	4.98	(1.08)	3.79	-	-	-	-	-	16.26
Mar. 31, 2023	14.11	0.14	(0.21)	(0.22)	(0.01)	(0.30)	-	-	(1.31)	(0.02)	(1.33)	12.43
Mar. 31, 2022	13.88	0.21	(0.23)	4.24	(3.21)	1.01	-	(0.04)	(0.69)	-	(0.73)	14.11
Mar. 31, 2021	9.66	0.12	(0.20)	1.42	3.49	4.83	-	(0.03)	(0.55)	-	(0.58)	13.88
Mar. 31, 2020	11.53	0.32	(0.19)	1.43	(2.54)	(0.98)	-	(0.18)	(0.43)	-	(0.61)	9.66

\*Footnotes for the tables are found at the end of the Net Assets per Share section of the Financial Highlights.

# CI U.S. Stock Selection Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

## FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Net Assets per Share (\$) \*

	Increase (decrease) from operations:						Dividends:					Net assets at the end of the period/year shown
	Net assets at the beginning of period/year	Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Realized gains (losses) for the period/year	Unrealized gains (losses) for the period/year	Total increase (decrease) from operations	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains	Return of capital	Total dividends	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>EFT5 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations August 04, 2015												
Sept. 30, 2024	9.51	0.03	(0.08)	1.02	0.01	0.98	-	-	-	(0.21)	(0.21)	10.26
Mar. 31, 2024	7.62	0.07	(0.15)	3.07	(0.71)	2.28	-	-	-	(0.38)	(0.38)	9.51
Mar. 31, 2023	9.23	0.09	(0.15)	(0.11)	0.02	(0.15)	-	-	(1.33)	(0.02)	(1.35)	7.62
Mar. 31, 2022	9.52	0.14	(0.17)	2.86	(2.20)	0.63	-	(0.03)	(0.46)	(0.47)	(0.96)	9.23
Mar. 31, 2021	6.99	0.07	(0.13)	0.21	4.55	4.70	-	(0.02)	(0.23)	(0.61)	(0.86)	9.52
Mar. 31, 2020	8.75	0.24	(0.14)	0.98	(2.03)	(0.95)	-	(0.13)	(0.32)	(0.42)	(0.87)	6.99
<b>EFT8 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations August 04, 2015												
Sept. 30, 2024	7.23	0.02	(0.06)	0.79	(0.02)	0.73	-	-	-	(0.26)	(0.26)	7.70
Mar. 31, 2024	5.95	0.06	(0.11)	2.32	(0.51)	1.76	-	-	-	(0.47)	(0.47)	7.23
Mar. 31, 2023	7.49	0.07	(0.11)	(0.10)	(0.08)	(0.22)	-	-	(1.30)	(0.02)	(1.32)	5.95
Mar. 31, 2022	7.94	0.11	(0.13)	2.34	(1.77)	0.55	-	(0.02)	(0.37)	(0.63)	(1.02)	7.49
Mar. 31, 2021	6.03	0.07	(0.12)	0.83	2.12	2.90	-	(0.02)	(0.20)	(0.76)	(0.98)	7.94
Mar. 31, 2020	7.77	0.21	(0.12)	0.89	(1.74)	(0.76)	-	(0.11)	(0.28)	(0.60)	(0.99)	6.03
<b>ET5 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations August 29, 2012												
Sept. 30, 2024	13.82	0.05	(0.21)	1.34	0.13	1.31	-	-	-	(0.31)	(0.31)	14.81
Mar. 31, 2024	11.17	0.11	(0.35)	4.38	(0.78)	3.36	-	-	-	(0.55)	(0.55)	13.82
Mar. 31, 2023	13.69	0.13	(0.34)	(0.17)	0.02	(0.36)	-	-	(1.96)	(0.03)	(1.99)	11.17
Mar. 31, 2022	14.28	0.21	(0.41)	4.26	(3.27)	0.79	-	(0.04)	(0.68)	(0.70)	(1.42)	13.69
Mar. 31, 2021	10.61	0.11	(0.32)	(0.20)	9.47	9.06	-	(0.04)	(0.35)	(0.92)	(1.31)	14.28
Mar. 31, 2020	13.43	0.36	(0.37)	1.51	(3.09)	(1.59)	-	(0.20)	(0.49)	(0.65)	(1.34)	10.61
<b>ET8 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations August 29, 2012												
Sept. 30, 2024	9.40	0.03	(0.14)	1.06	(0.03)	0.92	-	-	-	(0.34)	(0.34)	9.94
Mar. 31, 2024	7.81	0.07	(0.23)	3.09	(0.71)	2.22	-	-	-	(0.61)	(0.61)	9.40
Mar. 31, 2023	9.95	0.09	(0.23)	(0.15)	0.07	(0.22)	-	-	(1.73)	(0.02)	(1.75)	7.81
Mar. 31, 2022	10.69	0.15	(0.30)	3.15	(2.42)	0.58	-	(0.03)	(0.50)	(0.83)	(1.36)	9.95
Mar. 31, 2021	8.22	0.08	(0.24)	(0.54)	8.59	7.89	-	(0.03)	(0.27)	(1.03)	(1.33)	10.69
Mar. 31, 2020	10.72	0.29	(0.29)	1.19	(2.43)	(1.24)	-	(0.15)	(0.38)	(0.83)	(1.36)	8.22
<b>F Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations December 18, 2001												
Sept. 30, 2024	31.88	0.12	(0.31)	3.12	0.29	3.22	-	-	-	-	-	35.10
Mar. 31, 2024	24.40	0.24	(0.49)	9.66	(2.05)	7.36	-	-	-	-	-	31.88
Mar. 31, 2023	27.71	0.27	(0.45)	(0.41)	(0.12)	(0.71)	-	-	(2.58)	(0.03)	(2.61)	24.40
Mar. 31, 2022	27.29	0.39	(0.49)	8.50	(6.58)	1.82	-	(0.08)	(1.36)	-	(1.44)	27.71
Mar. 31, 2021	19.02	0.23	(0.43)	2.79	6.90	9.49	-	(0.07)	(1.09)	-	(1.16)	27.29
Mar. 31, 2020	22.72	0.59	(0.40)	2.33	(5.63)	(3.11)	-	(0.36)	(0.85)	-	(1.21)	19.02
<b>FT5 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations February 07, 2008												
Sept. 30, 2024	12.81	0.05	(0.13)	1.24	0.12	1.28	-	-	-	(0.29)	(0.29)	13.80
Mar. 31, 2024	10.25	0.10	(0.21)	3.98	(0.85)	3.02	-	-	-	(0.50)	(0.50)	12.81
Mar. 31, 2023	12.42	0.12	(0.20)	(0.16)	(0.05)	(0.29)	-	-	(1.78)	(0.03)	(1.81)	10.25
Mar. 31, 2022	12.82	0.18	(0.23)	3.83	(2.92)	0.86	-	(0.04)	(0.61)	(0.63)	(1.28)	12.42
Mar. 31, 2021	9.43	0.11	(0.21)	1.33	3.36	4.59	-	(0.03)	(0.52)	(0.62)	(1.17)	12.82
Mar. 31, 2020	11.83	0.31	(0.21)	1.30	(2.94)	(1.54)	-	(0.18)	(0.43)	(0.57)	(1.18)	9.43

\*Footnotes for the tables are found at the end of the Net Assets per Share section of the Financial Highlights.

# CI U.S. Stock Selection Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

## FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Net Assets per Share (\$) \*

	Increase (decrease) from operations:						Dividends:					Net assets at the end of the period/year shown
	Net assets at the beginning of period/year	Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Realized gains (losses) for the period/year	Unrealized gains (losses) for the period/year	Total increase (decrease) from operations	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains	Return of capital	Total dividends	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>FT8 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations August 04, 2009												
Sept. 30, 2024	10.44	0.04	(0.10)	1.00	0.11	1.05	-	-	-	(0.38)	(0.38)	11.10
Mar. 31, 2024	8.59	0.08	(0.17)	3.28	(0.69)	2.50	-	-	-	(0.68)	(0.68)	10.44
Mar. 31, 2023	10.84	0.10	(0.17)	(0.14)	0.02	(0.19)	-	-	(1.89)	(0.02)	(1.91)	8.59
Mar. 31, 2022	11.51	0.17	(0.20)	3.30	(2.35)	0.92	-	(0.03)	(0.50)	(0.94)	(1.47)	10.84
Mar. 31, 2021	8.75	0.10	(0.19)	1.28	2.99	4.18	-	(0.03)	(0.47)	(0.91)	(1.41)	11.51
Mar. 31, 2020	11.29	0.28	(0.19)	1.15	(2.82)	(1.58)	-	(0.16)	(0.40)	(0.87)	(1.43)	8.75
<b>I Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations June 26, 2003												
Sept. 30, 2024	50.01	0.18	(0.14)	4.66	0.84	5.54	-	-	-	-	-	55.42
Mar. 31, 2024	37.75	0.36	(0.20)	9.63	2.60	12.39	-	-	-	-	-	50.01
Mar. 31, 2023	42.31	0.42	(0.18)	(0.71)	0.76	0.29	-	-	(3.96)	(0.05)	(4.01)	37.75
Mar. 31, 2022	41.11	0.61	(0.14)	12.53	(8.93)	4.07	-	(0.12)	(2.07)	-	(2.19)	42.31
Mar. 31, 2021	28.27	0.35	(0.16)	4.11	10.37	14.67	-	(0.10)	(1.63)	-	(1.73)	41.11
Mar. 31, 2020	33.32	0.93	(0.11)	3.93	(7.70)	(2.95)	-	(0.53)	(1.25)	-	(1.78)	28.27
<b>IT8 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations December 22, 2011												
Sept. 30, 2024	12.92	0.06	(0.04)	1.49	(0.19)	1.32	-	-	-	(0.46)	(0.46)	13.84
Mar. 31, 2024	10.48	0.10	(0.05)	4.02	(0.83)	3.24	-	-	-	(0.83)	(0.83)	12.92
Mar. 31, 2023	13.04	0.12	(0.05)	(0.17)	(0.05)	(0.15)	-	-	(2.28)	(0.03)	(2.31)	10.48
Mar. 31, 2022	13.65	0.20	(0.04)	4.04	(3.00)	1.20	-	(0.04)	(0.63)	(1.08)	(1.75)	13.04
Mar. 31, 2021	10.24	0.12	(0.06)	1.29	3.76	5.11	-	(0.03)	(0.55)	(1.07)	(1.65)	13.65
Mar. 31, 2020	13.03	0.33	(0.04)	1.55	(2.98)	(1.14)	-	(0.19)	(0.47)	(1.01)	(1.67)	10.24
<b>O Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations October 04, 2011												
Sept. 30, 2024	36.67	0.14	(0.14)	3.60	0.32	3.92	-	-	-	-	-	40.61
Mar. 31, 2024	27.73	0.28	(0.20)	11.14	(2.40)	8.82	-	-	-	-	-	36.67
Mar. 31, 2023	31.12	0.31	(0.18)	(0.47)	0.05	(0.29)	-	-	(2.91)	(0.04)	(2.95)	27.73
Mar. 31, 2022	30.30	0.45	(0.16)	9.25	(6.93)	2.61	-	(0.09)	(1.52)	-	(1.61)	31.12
Mar. 31, 2021	20.87	0.26	(0.16)	3.04	7.58	10.72	-	(0.07)	(1.20)	-	(1.27)	30.30
Mar. 31, 2020	24.63	0.69	(0.13)	2.92	(5.45)	(1.97)	-	(0.39)	(0.92)	-	(1.31)	20.87
<b>OT5 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations August 29, 2012												
Sept. 30, 2024	17.62	0.07	(0.07)	1.72	0.16	1.88	-	-	-	(0.39)	(0.39)	19.10
Mar. 31, 2024	13.93	0.14	(0.10)	5.58	(1.26)	4.36	-	-	-	(0.69)	(0.69)	17.62
Mar. 31, 2023	16.66	0.16	(0.09)	(0.22)	(0.02)	(0.17)	-	-	(2.40)	(0.03)	(2.43)	13.93
Mar. 31, 2022	16.99	0.22	(0.08)	4.83	(2.73)	2.24	-	(0.05)	(0.71)	(0.94)	(1.70)	16.66
Mar. 31, 2021	12.34	0.15	(0.09)	1.80	4.32	6.18	-	(0.04)	(0.41)	(1.08)	(1.53)	16.99
Mar. 31, 2020	15.27	0.42	(0.08)	1.76	(3.51)	(1.41)	-	(0.23)	(0.56)	(0.74)	(1.53)	12.34
<b>OT8 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations August 29, 2012												
Sept. 30, 2024	12.24	0.05	(0.05)	1.19	0.11	1.30	-	-	-	(0.44)	(0.44)	13.10
Mar. 31, 2024	9.95	0.10	(0.07)	3.90	(0.86)	3.07	-	-	-	(0.78)	(0.78)	12.24
Mar. 31, 2023	12.40	0.12	(0.07)	(0.17)	(0.09)	(0.21)	-	-	(2.17)	(0.03)	(2.20)	9.95
Mar. 31, 2022	13.01	0.19	(0.07)	3.90	(3.09)	0.93	-	(0.04)	(0.62)	(1.01)	(1.67)	12.40
Mar. 31, 2021	9.77	0.12	(0.07)	1.40	3.38	4.83	-	(0.03)	(0.32)	(1.23)	(1.58)	13.01
Mar. 31, 2020	12.45	0.30	(0.06)	1.30	(5.27)	(3.73)	-	(0.18)	(0.45)	(0.96)	(1.59)	9.77

\*Footnotes for the tables are found at the end of the Net Assets per Share section of the Financial Highlights.

# CI U.S. Stock Selection Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

## FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Net Assets per Share (\$) \*

	Increase (decrease) from operations:						Dividends:					Net assets at the end of the period/year shown
	Net assets at the beginning of period/year	Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Realized gains (losses) for the period/year	Unrealized gains (losses) for the period/year	Total increase (decrease) from operations	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains	Return of capital	Total dividends	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>P Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations May 01, 2017												
Sept. 30, 2024	15.54	0.06	(0.06)	1.57	0.06	1.63	-	-	-	-	-	17.20
Mar. 31, 2024	11.76	0.12	(0.09)	5.18	(1.27)	3.94	-	-	-	-	-	15.54
Mar. 31, 2023	13.22	0.13	(0.09)	(0.15)	0.15	0.04	-	-	(1.23)	(0.02)	(1.25)	11.76
Mar. 31, 2022	12.87	0.19	(0.08)	4.09	(3.41)	0.79	-	(0.04)	(0.65)	-	(0.69)	13.22
Mar. 31, 2021	8.87	0.11	(0.07)	1.60	2.85	4.49	-	(0.03)	(0.51)	-	(0.54)	12.87
Mar. 31, 2020	10.48	0.29	(0.06)	0.95	(2.78)	(1.60)	-	(0.17)	(0.39)	-	(0.56)	8.87
<b>PT5 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations May 01, 2017												
Sept. 30, 2024	10.94	0.04	(0.04)	1.17	0.01	1.18	-	-	-	(0.24)	(0.24)	11.85
Mar. 31, 2024	8.65	0.08	(0.07)	3.53	(0.82)	2.72	-	-	-	(0.43)	(0.43)	10.94
Mar. 31, 2023	10.35	0.10	(0.06)	(0.13)	0.03	(0.06)	-	-	(1.49)	(0.02)	(1.51)	8.65
Mar. 31, 2022	10.56	0.15	(0.06)	3.19	(2.46)	0.82	-	(0.03)	(0.51)	(0.52)	(1.06)	10.35
Mar. 31, 2021	7.68	0.08	(0.06)	(0.07)	6.83	6.78	-	(0.03)	(0.26)	(0.67)	(0.96)	10.56
Mar. 31, 2020	9.51	0.26	(0.06)	1.07	(2.23)	(0.96)	-	(0.14)	(0.35)	(0.46)	(0.95)	7.68
<b>PT8 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations May 01, 2017												
Sept. 30, 2024	8.78	0.03	(0.03)	0.85	0.08	0.93	-	-	-	(0.32)	(0.32)	9.39
Mar. 31, 2024	7.14	0.07	(0.06)	3.34	(1.00)	2.35	-	-	-	(0.56)	(0.56)	8.78
Mar. 31, 2023	8.90	0.08	(0.05)	(0.10)	(0.01)	(0.08)	-	-	(1.55)	(0.02)	(1.57)	7.14
Mar. 31, 2022	9.34	0.11	(0.05)	3.33	(3.84)	(0.45)	-	(0.03)	(0.61)	(0.56)	(1.20)	8.90
Mar. 31, 2021	7.02	0.07	(0.05)	(0.07)	6.21	6.16	-	(0.02)	(0.23)	(0.88)	(1.13)	9.34
Mar. 31, 2020	8.96	0.24	(0.05)	1.00	(2.07)	(0.88)	-	(0.13)	(0.32)	(0.69)	(1.14)	7.02
<b>W Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations July 27, 2017												
Sept. 30, 2024	16.55	0.07	(0.06)	1.97	(0.70)	1.28	-	-	-	-	-	18.32
Mar. 31, 2024	12.51	1.23	(0.10)	4.18	1.12	6.43	-	-	-	-	-	16.55
Mar. 31, 2023	14.04	0.14	(0.08)	(0.22)	0.13	(0.03)	-	-	(3.10)	(0.04)	(3.14)	12.51
Mar. 31, 2022	13.67	0.20	(0.07)	4.22	(3.26)	1.09	-	(0.04)	(0.69)	-	(0.73)	14.04
Mar. 31, 2021	9.41	0.08	(0.11)	0.53	6.79	7.29	-	(0.03)	(0.54)	-	(0.57)	13.67
Mar. 31, 2020	11.12	0.31	(0.06)	1.28	(2.66)	(1.13)	-	(0.18)	(0.42)	-	(0.60)	9.41

\*Footnotes for the tables are found at the end of the Net Assets per Share section of the Financial Highlights.

# CI U.S. Stock Selection Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

## FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Net Assets per Share (\$)	Increase (decrease) from operations:						Dividends:				Net assets at the end of the period/year shown	
	Net assets at the beginning of period/year	Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Realized gains (losses) for the period/year	Unrealized gains (losses) for the period/year	Total increase (decrease) from operations	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains	Return of capital		Total dividends
<b>WT8 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>												
Commencement of operations July 27, 2017												
Sept. 30, 2024	9.56	0.04	(0.04)	0.90	0.15	1.05	-	-	-	(0.34)	(0.34)	10.23
Mar. 31, 2024	7.77	0.08	(0.06)	2.92	(0.58)	2.36	-	-	-	(0.61)	(0.61)	9.56
Mar. 31, 2023	9.68	0.09	(0.05)	(0.13)	0.02	(0.07)	-	-	(1.69)	(0.02)	(1.71)	7.77
Mar. 31, 2022	10.16	0.15	(0.05)	2.98	(2.18)	0.90	-	(0.03)	(0.46)	(0.81)	(1.30)	9.68
Mar. 31, 2021	7.63	0.09	(0.05)	1.24	2.24	3.52	-	(0.02)	(0.25)	(0.96)	(1.23)	10.16
Mar. 31, 2020	9.73	0.22	(0.05)	0.61	(3.77)	(2.99)	-	(0.14)	(0.35)	(0.75)	(1.24)	7.63

(1) This information is derived from the Fund's semi-annual and annual financial statements.

(2) Net assets per share and dividends per share are based on the actual number of shares outstanding for the relevant Series/Class at the relevant time. The increase (decrease) in net assets from operations per share is based on the weighted average number of shares outstanding for the relevant Series/Class over the fiscal period/year.

(3) Dividends are automatically reinvested in additional shares of the Fund.

(4) This information is provided for the period(s)/year(s) ended September 30, 2024 and March 31.



# CI U.S. Stock Selection Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

## FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

### Ratios and Supplemental Data \*

	Total net assets \$000's	Number of shares outstanding 000's	Management expense ratio before taxes %	Harmonized sales tax %	Management expense ratio after taxes %	Effective HST rate for the period/year %	Trading expense ratio %	Portfolio turnover rate %
<b>A Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations July 31, 2001								
Sept. 30, 2024	92,951	3,277	2.27	0.23	2.50	10.46	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	95,072	3,670	2.20	0.23	2.43	10.50	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	86,712	4,326	2.21	0.23	2.44	10.37	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	74,655	3,244	2.21	0.23	2.44	10.48	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	74,450	3,248	2.21	0.23	2.44	10.56	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	58,873	3,646	2.21	0.23	2.44	10.59	0.02	60.28
<b>AT5 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations September 28, 2007								
Sept. 30, 2024	953	88	2.27	0.15	2.42	8.57	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	919	91	2.20	0.19	2.39	8.38	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	761	93	2.21	0.21	2.42	9.53	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	934	93	2.21	0.19	2.40	8.44	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	1,057	101	2.21	0.20	2.41	9.04	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	978	126	2.21	0.21	2.42	9.29	0.02	60.28
<b>AT8 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations November 06, 2007								
Sept. 30, 2024	1,641	251	2.27	0.28	2.55	12.53	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	1,586	256	2.20	0.29	2.49	12.99	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	1,403	272	2.21	0.29	2.50	13.05	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	2,002	303	2.21	0.29	2.50	12.90	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	2,325	328	2.21	0.28	2.49	12.84	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	1,995	365	2.21	0.28	2.49	12.83	0.02	60.28
<b>E Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations October 04, 2011								
Sept. 30, 2024	6,858	224	2.16	0.23	2.39	10.80	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	6,645	238	2.09	0.22	2.31	10.70	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	5,918	274	2.10	0.23	2.33	10.79	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	5,265	213	2.10	0.23	2.33	10.88	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	5,009	203	2.10	0.23	2.33	10.98	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	4,237	245	2.10	0.22	2.32	10.67	0.02	60.28
<b>EF Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations November 27, 2014								
Sept. 30, 2024	6,120	342	1.16	0.14	1.30	12.57	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	7,058	434	1.10	0.14	1.24	12.68	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	5,953	479	1.10	0.14	1.24	12.72	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	7,636	541	1.10	0.14	1.24	12.63	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	7,536	543	1.10	0.14	1.24	12.68	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	5,820	602	1.10	0.14	1.24	12.68	0.02	60.28

\*Footnotes for the tables are found at the end of the Financial Highlights section.

# CI U.S. Stock Selection Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

## FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

### Ratios and Supplemental Data \*

	Total net assets \$000's	Number of shares outstanding 000's	Management expense ratio before taxes %	Harmonized sales tax %	Management expense ratio after taxes %	Effective HST rate for the period/year %	Trading expense ratio %	Portfolio turnover rate %
<b>EFT5 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations August 04, 2015								
Sept. 30, 2024	1	-	1.16	0.14	1.30	13.00	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	2	-	1.10	0.15	1.25	13.00	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	1	-	1.10	0.14	1.24	13.00	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	1	-	1.10	0.14	1.24	13.00	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	1	-	1.10	0.14	1.24	13.00	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	11	2	1.10	0.15	1.25	13.00	0.02	60.28
<b>EFT8 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations August 04, 2015								
Sept. 30, 2024	55	7	1.16	0.11	1.27	10.48	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	168	23	1.10	0.12	1.22	10.47	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	138	23	1.10	0.12	1.22	10.45	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	171	23	1.10	0.11	1.21	10.44	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	181	23	1.10	0.12	1.22	10.56	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	147	24	1.10	0.12	1.22	10.58	0.02	60.28
<b>ET5 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations August 29, 2012								
Sept. 30, 2024	128	9	2.16	0.27	2.43	13.00	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	120	9	2.09	0.27	2.36	13.00	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	1	-	2.10	0.27	2.37	13.00	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	1	-	2.10	0.27	2.37	13.00	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	1	-	2.10	0.27	2.37	13.00	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	11	1	2.10	0.27	2.37	13.00	0.02	60.28
<b>ET8 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations August 29, 2012								
Sept. 30, 2024	1	-	2.16	0.27	2.43	13.00	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	4	-	2.10	0.27	2.37	13.00	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	3	-	2.10	0.27	2.37	13.00	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	1	-	2.10	0.27	2.37	13.00	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	1	-	2.10	0.27	2.37	13.00	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	21	3	2.10	0.27	2.37	13.00	0.02	60.28
<b>F Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations December 18, 2001								
Sept. 30, 2024	46,404	1,322	1.27	0.13	1.40	10.47	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	42,660	1,338	1.21	0.12	1.33	10.26	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	37,068	1,519	1.21	0.13	1.34	10.66	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	32,955	1,189	1.21	0.13	1.34	10.78	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	29,358	1,076	1.21	0.13	1.34	10.69	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	22,428	1,179	1.21	0.13	1.34	10.58	0.02	60.28
<b>FT5 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations February 07, 2008								
Sept. 30, 2024	1,478	107	1.27	0.18	1.45	14.17	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	1,389	108	1.21	0.17	1.38	14.18	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	1,205	117	1.21	0.17	1.38	14.01	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	1,394	112	1.21	0.17	1.38	14.39	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	1,421	111	1.21	0.17	1.38	14.33	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	1,201	127	1.21	0.17	1.38	14.26	0.02	60.28

\*Footnotes for the tables are found at the end of the Financial Highlights section.

# CI U.S. Stock Selection Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

## FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

### Ratios and Supplemental Data \*

	Total net assets \$000's	Number of shares outstanding 000's	Management expense ratio before taxes %	Harmonized sales tax %	Management expense ratio after taxes %	Effective HST rate for the period/year %	Trading expense ratio %	Portfolio turnover rate %
<b>FT8 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations August 04, 2009								
Sept. 30, 2024	1,107	100	1.27	0.15	1.42	12.39	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	1,048	100	1.21	0.15	1.36	12.44	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	920	107	1.21	0.14	1.35	11.95	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	862	80	1.21	0.13	1.34	11.12	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	604	52	1.21	0.13	1.34	10.90	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	397	45	1.21	0.13	1.34	10.65	0.02	60.28
<b>I Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations June 26, 2003								
Sept. 30, 2024	21,559	389	0.06	-	0.06	-	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	23,875	477	-	-	-	-	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	281,296	7,451	-	-	-	-	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	305,750	7,227	-	-	-	-	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	384,192	9,345	-	-	-	-	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	298,094	10,545	-	-	-	-	0.02	60.28
<b>IT8 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations December 22, 2011								
Sept. 30, 2024	406	29	0.06	-	0.06	-	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	201	16	-	-	-	-	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	172	16	-	-	-	-	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	188	14	-	-	-	-	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	194	14	-	-	-	-	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	241	24	-	-	-	-	0.02	60.28
<b>O Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations October 04, 2011								
Sept. 30, 2024	66,913	1,648	0.21	0.02	0.23	11.37	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	64,421	1,757	0.15	0.02	0.17	11.35	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	54,578	1,968	0.15	0.02	0.17	11.24	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	50,688	1,629	0.15	0.02	0.17	11.30	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	51,069	1,686	0.15	0.02	0.17	11.35	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	39,969	1,915	0.15	0.02	0.17	11.36	0.02	60.28
<b>OT5 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations August 29, 2012								
Sept. 30, 2024	431	23	0.21	0.02	0.23	11.53	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	399	23	0.15	0.02	0.17	11.33	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	321	23	0.15	0.02	0.17	11.12	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	324	19	0.15	0.02	0.17	11.74	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	608	36	0.15	0.02	0.17	11.92	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	427	35	0.15	0.02	0.17	11.88	0.02	60.28
<b>OT8 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations August 29, 2012								
Sept. 30, 2024	2,124	162	0.21	0.02	0.23	12.37	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	2,003	164	0.15	0.02	0.17	12.36	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	1,650	166	0.15	0.02	0.17	12.34	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	1,971	159	0.15	0.02	0.17	12.38	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	1,754	135	0.15	0.02	0.17	12.40	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	1,237	127	0.15	0.02	0.17	12.42	0.02	60.28

\*Footnotes for the tables are found at the end of the Financial Highlights section.

# CI U.S. Stock Selection Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

## FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

### Ratios and Supplemental Data \*

	Total net assets \$000's	Number of shares outstanding 000's	Management expense ratio before taxes %	Harmonized sales tax %	Management expense ratio after taxes %	Effective HST rate for the period/year %	Trading expense ratio %	Portfolio turnover rate %
<b>P Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations May 01, 2017								
Sept. 30, 2024	19,942	1,159	0.27	0.03	0.30	12.84	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	18,703	1,203	0.21	0.03	0.24	13.22	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	10,211	868	0.21	0.03	0.24	13.22	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	7,887	597	0.21	0.03	0.24	12.86	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	5,154	400	0.21	0.03	0.24	12.87	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	1,816	205	0.21	0.03	0.24	13.63	0.02	60.28
<b>PT5 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations May 01, 2017								
Sept. 30, 2024	1	-	0.27	0.03	0.30	13.00	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	2	-	0.21	0.03	0.24	13.00	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	2	-	0.21	0.03	0.24	13.00	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	2	-	0.21	0.03	0.24	13.00	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	1	-	0.21	0.03	0.24	13.00	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	10	1	0.21	0.03	0.24	13.00	0.02	60.28
<b>PT8 Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations May 01, 2017								
Sept. 30, 2024	263	28	0.27	0.03	0.30	13.00	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	239	27	0.21	0.03	0.24	13.00	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	95	13	0.21	0.03	0.24	13.00	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	113	13	0.21	0.03	0.24	13.00	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	1	-	0.21	0.03	0.24	13.00	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	10	1	0.21	0.03	0.24	13.00	0.02	60.28
<b>W Shares</b> <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>								
Commencement of operations July 27, 2017								
Sept. 30, 2024	486	27	0.21	0.02	0.23	14.98	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	164	10	0.15	0.02	0.17	13.49	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	3	-	0.15	0.02	0.17	13.00	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	2	-	0.15	0.02	0.17	13.00	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	1	-	0.15	0.02	0.17	13.00	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	11	1	0.17	0.03	0.20	13.00	0.02	60.28

\*Footnotes for the tables are found at the end of the Financial Highlights section.

# CI U.S. Stock Selection Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

## FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

### Ratios and Supplemental Data

	Total net assets \$000's	Number of shares outstanding 000's	Management expense ratio before taxes %	Harmonized sales tax %	Management expense ratio after taxes %	Effective HST rate for the period/year %	Trading expense ratio %	Portfolio turnover rate %
<b>WT8 Shares</b> <small>(1)(2)(3)(4)(5)</small>								
Commencement of operations July 27, 2017								
Sept. 30, 2024	1,034	101	0.21	0.02	0.23	13.00	0.09	20.44
Mar. 31, 2024	1,049	110	0.15	0.02	0.17	13.00	0.06	85.16
Mar. 31, 2023	1,042	134	0.15	0.02	0.17	13.00	0.04	80.15
Mar. 31, 2022	1,120	116	0.15	0.02	0.17	13.00	0.04	111.48
Mar. 31, 2021	1,297	128	0.15	0.02	0.17	13.00	0.02	37.49
Mar. 31, 2020	495	65	0.16	0.02	0.18	13.00	0.02	60.28

(1) This information is derived from the Fund's semi-annual and annual financial statements.

(2) Management expense ratio is calculated based on expenses charged to the Fund (excluding commissions and other portfolio transaction costs) and is expressed as an annualized percentage of daily average net assets for the period/year, including the Fund's proportionate share of any underlying fund(s) expenses, if applicable. The Effective HST tax rate is calculated using the attribution percentage for each province based on shareholder residency and can be different from 13%.

(3) The trading expense ratio represents total commissions and other portfolio transaction costs expressed as an annualized percentage of daily average net assets during the period/year, including the Fund's proportionate share of such expenses of any underlying fund(s), if applicable.

(4) The Fund's portfolio turnover rate indicates how actively the Fund's portfolio advisor manages its portfolio investments. A portfolio turnover rate of 100% is equivalent to the Fund buying and selling all of the securities in its portfolio once in the course of the fiscal period/year. The higher a Fund's portfolio turnover rate in a period/year, the greater the trading costs payable by the Fund in the period/year, and the greater the chance of an investor receiving taxable capital gains in the period/year. There is not necessarily a relationship between a higher turnover rate and the performance of a Fund. Portfolio turnover rate is calculated by dividing the lesser of the cost of purchases and the proceeds of sales of portfolio securities for the period/year, and excluding cash and short-term investments maturing in less than one year, and before assets acquired from a merger, if applicable, by the average of the monthly fair value of investments during the period/year.

(5) This information is provided for the period(s)/year(s) ended September 30, 2024 and March 31.

# CI U.S. Stock Selection Corporate Class













Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

## PAST PERFORMANCE

This section describes how the Fund has performed in the past. Remember, past returns do not indicate how the Fund will perform in the future. The information shown assumes that dividends made by the Fund in the period(s)/year(s) shown were reinvested in additional shares of the Fund or relevant Series/Classes of the Fund, as applicable. In addition, the information does not take into account sales, redemption, distribution or other optional charges that would have reduced returns or performance.











### Year-by-Year Returns

The following chart/charts shows/show the Fund's semi-annual and annual performance for each of the period(s)/year(s) shown and illustrates/illustrate how the Fund's performance has changed from period/year to period/year. In percentage terms, the chart/charts shows/show how much an investment made on the first day of each financial period/year would have grown or decreased by the last day of each financial period/year, except where noted.



# CI U.S. Stock Selection Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024



- 1 2015 return is for the period from November 27, 2014 to March 31, 2015.
- 2 2016 return is for the period from August 04, 2015 to March 31, 2016.
- 3 2018 return is for the period from May 01, 2017 to March 31, 2018.
- 4 2018 return is for the period from July 27, 2017 to March 31, 2018.

# CI U.S. Stock Selection Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

## SUMMARY OF INVESTMENT PORTFOLIO as at September 30, 2024

Category	% of Net Assets	Category	% of Net Assets	Category	% of Net Assets
<b>Country allocation</b>		<b>Sector allocation</b>		<b>Asset allocation</b>	
U.S.A. ....	87.9	Information Technology .....	35.5	Common Equities .....	94.0
Other Net Assets (Liabilities) .....	5.1	Health Care .....	32.3	Other Net Assets (Liabilities) .....	5.1
U.K. ....	3.3	Financials .....	13.6	Cash & Cash Equivalents .....	0.9
Canada .....	1.8	Communication Services .....	8.5		
Taiwan .....	1.0	Other Net Assets (Liabilities) .....	5.1		
Cash & Cash Equivalents .....	0.9	Consumer Discretionary .....	4.1		
		Cash & Cash Equivalents .....	0.9		

The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions of the Fund and updates will be available on a quarterly basis.



# CI U.S. Stock Selection Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period/year ended September 30, 2024

## SUMMARY OF INVESTMENT PORTFOLIO as at September 30, 2024 (cont'd)

Top 25 Holdings	% of Net Assets
NVIDIA Corp. ....	7.4
Apple Inc. ....	7.3
Microsoft Corp. ....	6.6
UnitedHealth Group Inc. ....	5.5
Eli Lilly and Co. ....	5.3
Alphabet Inc., Class C ....	4.6
Amazon.com Inc. ....	4.1
Meta Platforms Inc., Class A ....	3.9
Broadcom Inc. ....	3.3
AstraZeneca PLC, ADR ....	3.3
KKR & Co., Inc. ....	2.9
Stryker Corp. ....	2.8
Merck & Co., Inc. ....	2.7
Bank of America Corp. ....	2.3
Progressive Corp. (The) ....	2.2
Intuitive Surgical Inc. ....	2.2
Boston Scientific Corp. ....	2.2
ServiceNow Inc. ....	2.2
Elevance Health Inc. ....	2.0
Vertex Pharmaceuticals Inc. ....	1.9
Brookfield Corp., Class A ....	1.8
Mastercard Inc., Class A ....	1.6
Visa Inc., Class A ....	1.5
Thermo Fisher Scientific Inc. ....	1.4
JPMorgan Chase & Co. ....	1.2
<b>Total Net Assets (in \$000's)</b>	<b>\$270,856</b>

The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions of the Fund and updates will be available on a quarterly basis.

### A NOTE ON FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This report may contain forward-looking statements about the Fund, its future performance, strategies or prospects, and possible future Fund action. The words "may," "could," "should," "would," "suspect," "outlook," "believe," "plan," "anticipate," "estimate," "expect," "intend," "forecast," "objective," and similar expressions are intended to identify forward-looking statements.

Forward-looking statements are not guarantees of future performance. Forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, both about the Fund and general economic factors, so it is possible that predictions, forecasts, projections and other forward-looking statements will not be achieved. We caution you not to place undue reliance on these statements as a number of important factors could cause actual events or results to differ materially from those expressed or implied in any forward-looking statement made by the Fund. These factors include, but are not limited to, general economic, political and market factors in Canada, the United States and internationally, interest and foreign exchanges rates, global equity and capital markets, business competition, technological changes, changes in laws and regulations, judicial or regulatory judgments, legal proceedings and catastrophic events.

The above list of important factors that may affect future results is not exhaustive. Before making any investment decisions, we encourage you to consider these and other factors carefully. All opinions contained in forward-looking statements are subject to change without notice and are provided in good faith but without legal responsibility.